



FIF – MSP Go Green – CKB

Zemlja:	CRNA GORA
Broj projekta:	55680
Poslovni sektor:	Depozitni kredit (banke)
Vrsta objave:	PRIVATNA
Kategorija zaštite životne sredine:	FI
Datum odobrenja:	22. oktobar 2024. godine
Status:	Odobren
Datum objave PSD-a:	23. oktobar 2024. godine

Opis projekta

Obezbjedenje neobezbjedenog kredita sa pravom prvenstva u iznosu do 7 miliona eura, koji će biti stavljen na raspolaganje u tri tranše (2 miliona eura, 3 miliona eura i 2 miliona eura) Crnogorskoj Komercijalnoj Banci (CKB) u okviru programa MSP Go Green.

Ciljevi projekta

Sredstva ulaganja Banke će se koristiti za finansiranje mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP-ovi), u skladu sa definicijom EU za MSP i u skladu sa strateškim izjašnjenjem MSP Go Green. Očekuje se da 100 odsto finansiranja bude kvalifikovano za GET. Osim toga, očekuje se da najmanje 33 odsto podržanih ulaganja u okviru programa bude u sektoru agrobiznisa, te se očekuje da 25 odsto podržanih malih i srednjih preduzeća budu kompanije kojima upravljaju žene.

Uticaj na tranziciju

ETI rezultat: 65

Ovaj projekat doprinosi opštim ciljevima programa MSP Go Green, podržavajući kvalitete uticaja na tranziciju u pogledu konkurentnosti i zelene tranzicije. FIF MSP-a Go Green nastoji da (i) podrži mala i srednja preduzeća u pristupu finansiranju prema standardima EU i međunarodnim standardima i pomogne im da pristupe savjetima i znanju i iskustvu za uvođenje i sprovođenje takvih standarda i da postanu konkurentni, i (ii) da povećaju ulaganja u tehnologije MSP kvalifikovane za GET i time doprinose izgradnji zelene ekonomije s niskim nivoom emisije ugljenika na Zapadnom Balkanu.

Podaci o klijentu

CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA

Crnogorska Komercijalna Banka, podružnica u punom vlasništvu OTP Bank Nyrta, je najveća banka u Crnoj Gori. Trenutno ima tržišni udio od 26 odsto s obzirom na ukupnu imovinu (32 odsto u smislu neto kredita). Sa sjedištem u Podgorici, banka ima 18 filijala i 15 ekspozitura.

Pregled finansiranja EBRD-a

7.000.000,00 eura

Ukupna vrijednost projekta

7.000.000,00 eura

Pregled ekološkog i socijalnog aspekta

Kategorija FI (ESP 2019). CKB je postojeći klijent Banke i njeni dosadašnji učinci iz oblasti životne sredine i socijalnih pitanja, za postojeće izloženosti, su zadovoljavajući. CKB bi trebalo da održava ekološki i socijalni sistem upravljanja radi procjene, upravljanja i praćenja ekoloških i socijalnih rizika i uticaja povezanih sa potprojektima koje finansira. CKB je dužna da nastavi da se pridržava Uslova za realizaciju 2, 4 i 9, te da primjenjuje Smjernice za upravljanje ekološkim i socijalnim rizicima EBRD-a, uključujući Listu isključenja EBRD iz ekoloških i socijalnih razloga i Listu preporuka i podnosi Banci godišnje izvještaje iz oblasti životne sredine i socijalnih pitanja. Podkorisnici kredita finansirani putem kredita CKB-a će biti dužni da poštuju domaće zahtjeve iz oblasti životne sredine, zdravlja, sigurnosti i rada (EHSL). Ukoliko se sredstva EBRD-a mogu koristiti za finansiranje solarnih potprojekata, takvim potprojektima će se upravljati u skladu sa „Predloženim pristupom upravljanja za Upravljanje rizicima u solarnom lancu snabdijevanja“ (CS/FO/21-35) i svim naknadnim smjernicama izrađenim na osnovu tog pristupa.

Tehnička saradnja

Tehnička saradnja uključuje podršku programskih konsultanata koji će pomagati malim i srednjim preduzećima i partnerskim finansijskim ustanovama u sprovođenju, marketingu i praćenju Programa i posebnu provjeru tehničkog sprovođenja ulaganja od strane podkorisnika kredita prije isplate podsticaja. Izvor sredstava tehničke saradnje je Evropa unija.

Dodatnost

EBRD nudi srednjoročno finansiranje i pruža stručnost, inovacije, znanje i/ili sposobnosti koje su značajne za blagovremenu realizaciju ciljeva projekta.

Kontakt informacije kompanije

Aleksandra Knežević

aleksandra.knezevic@ckb.me

382 20 415 613

<https://www.ckb.me/retail/home-retail>

Bulevar revolucije 17, Podgorica, Crna Gora

Opšte informacije o tranziciji

Dodatne informacije o pristupu EBRD-a u oblasti mjerenja uticaja tranzicije su dostupne [ovdje](#).

Poslovne prilike

Za poslovne prilike ili nabavku, kontaktirajte kompaniju klijenta.

Za mogućnosti poslovanja sa EBRD (koje nijesu vezane za nabavku) kontaktirajte:

Tel: +44 20 7338 7168

Email: projectenquiries@ebrd.com

Za projekte u javnom sektoru, posjetite [EBRD Nabavka](#):

Tel: +44 20 7338 6794

Email: procurement@ebrd.com

Opšti upiti

Konkretni upiti mogu biti upućeni putem [EBRD Obrasca za upite](#).

Politika zaštite životne sredine i socijalna politika (ESP)

[Politika zaštite životne sredine i socijalna politika \(ESP\)](#) i odgovarajući Uslovi za realizaciju (UR) utvrđuju načine na koje EBRD sprovodi svoje odredbe za razvoj „ekološki prihvatljivog i održivog razvoja“. ESP i UR uključuju posebne odredbe kojih klijenti treba da se pridržavaju sa primjenjivim uslovima iz nacionalnih zakona u oblasti javnih informacija i konsultacija, i uspostavlja žalbeni mehanizam za prijem i lakše rješavanje pritužbi i žalbi zainteresovanih strana, pogotovo pitanja vezanih za učinak klijenta i projekta u oblasti životne sredine i socijalnih pitanja. Srazmjerno prirodi o obimu rizika i uticaja projekta na životnu sredinu i socijalna pitanja, EBRD dodatno zahtijeva od svojih klijenata da po potrebi objavljuju informacije o rizicima i uticajima koji proizilaze iz projekta, ili da preduzmu smislene konsultacije sa zainteresovanim stranama i razmotre i odgovore na povratne informacije koje dobiju od njih.

Više informacija o praksama EBRD-a u ovoj oblasti navedeno je u [ESP](#).

Integritet i usklađenost sa regulativom

Kancelarija Glavnog službenika za usklađenost sa regulativom (OCCO) EBRD-a promoviše dobro upravljanje i osigurava primjenu najviših standarda integriteta u svim aktivnostima Banke u skladu sa najboljom međunarodnom praksom. Detaljna analiza vezana za integritet se sprovodi za sve klijente Banke kako bi se osiguralo da projekti ne predstavljaju neprihvatljiv rizik po integritet ili reputaciju Banke. Banka vjeruje da je identifikovanje i rješavanje pitanja tokom faza odobrenja projekta najefikasnije

sredstvo za obezbjeđivanje integriteta transakcija Banke.

OCCO igra ključnu ulogu u ovim naporima zaštite, a takođe pomaže u praćenju rizika po integritet projekata u periodu nakon ulaganja.

OCCO je takođe odgovorna za sprovođenje istrage na osnovu navoda o prevari, korupciji i nedoličnom ponašanju za projekte koje finansira EBRD. Svako, bilo unutar ili izvan Banke, ko sumnja na prevaru ili korupciju, treba da podnese pisani izvještaj Glavnom službeniku za usklađenost sa regulativom putem elektronske pošte na compliance@ebrd.com. OCCO će postupati po svim prijavljenim pitanjima radi daljeg praćenja. Svi izvještaji, uključujući anonimne izvještaje, će biti pregledani. Izvještaji se mogu dostaviti na bilo kojem jeziku Banke ili jeziku zemalja u kojima Banka posluje. Pružene informacije moraju biti navedene u dobroj vjeri.

Politika pristupa informacijama (AIP)

Politika pristupa informacijama (AIP) utvrđuje kako će EBRD objavljivati informacije i konsultovati se sa zainteresovanim stranama kako bi promovisala bolju svijest i razumijevanje njenih strategija, politika i operacija nakon stupanja na snagu 1. januara 2020. godine. Molimo posjetite stranicu [Politike pristupa informacijama](#) kako biste saznali koje informacije su dostupne na internet stranici EBRD-a.

Posebne zahtjeve za dobijanjem informacija možete uputiti putem [EBRD Obrasca za upite](#).

Nezavisni projektni mehanizam odgovornosti (IPAM)

Ukoliko su napori za rješavanje problema vezanih za životnu sredinu, socijalna pitanja ili objavljivanje podataka od strane Klijenta ili Banke neuspješni (npr. putem žalbenog mehanizma Klijenta na nivou projekta ili direktnim angažovanjem sa rukovodstvom Banke), pojedinci i organizacije mogu da pokušaju rješavanje problema kroz EBRD nezavisni projektni mehanizam odgovornosti.

IPAM nezavisno preispituje pitanja Projekata za koje se smatra da su nanijeli (ili bi mogla da nanese) štetu. Svrha ovog mehanizma je: da podrži dijalog između zainteresovanih strana na Projektu kako bi se riješila pitanja vezana za zaštitu životne sredine, socijalna pitanja i javno objavljivanje; da utvrdi da li je Banka poštovala svoju Politiku zaštite životne sredine i socijalnu politiku ili odredbe svoje Politike pristupa informacijama koje su specifične za Projekat; i, gdje je primjenjivo, da riješi bilo koje postojeće nepoštovanje ovih politika, istovremeno spriječavajući buduće nepoštovanje propisa od strane Banke.

Molimo vas da posjetite [internet stranicu Nezavisnog projektnog mehanizma odgovornosti](#) da biste saznali više o IPAM-u i njegovom mandatu; [načinu podnošenja žalbe](#); ili kontaktirajte IPAM putem adrese e-pošte ipam@ebrd.com za smjernice i više informacija o IPAM-u i o načinu podnošenja žalbe.